

MEDUNARODNI SUD ZA KRIVIČNO GONJENJE OSOBA
ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEDUNARODNOG PRAVA
POČINJENA NA TERRITORIJU BIJVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991.

IZJAVA SVJEDOKA

PODACI O SVJEDOKU:

Prezime: Čelik

Ime: Muradif

Nadimak/pseudonim:

Ime oca: Šaban Čelik

Djevojačko prezime:

Sadašnja adresa:

Sadašnji brojevi telefona:

Prijašnja adresa:

Boravišni pravni status: državljanin Bosne i Hercegovine

Datum rođenja: 29. maj 1939.

Mjesto rođenja: Vragomilći, opština Kalinovik

Pol: muški

Nacionalnost: Bosanac

Vjeroispovijest: muslimanska

Zanimanje: penzioner

Najbliži rod: supruga Šahza Čelik

Jezik/jezici koje govorit: bosanski

Jezik/jezici koje piše (ako se razlikuje od navedenih): bosanski

Datum(j) razgovora: 01. 09. 2000.

Mjesto razgovora: Štab UN-a, Sarajevo

Razgovor vodio: Peter Mitford-Burgess

Prevodilac: Merima Bešo

Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: Peter Mitford-Burgess, Sureta Chana,
Merima Bešo, Muradif Čelik

Potpis: /potpisano/
Datum: 01. 09. 2000.

IZJAVA SVJEDOKA

Prije rata sam bio planinar i često sam s prijateljem odlazio u planine oko Sarajeva. To sam često činio tako da dobro poznajem brda oko Sarajeva.

JNA je oko 18 mjeseci prije rata /? original nejasan/ kopala rovove u planinama oko Sarajeva. To znam jer sam ih sâm vido dok sam planinario. Kad smo ih pitali zašto to rade, rekli su nam da je to za odbranu Sarajeva.

Jednom prilikom u planinama sam vido kamion koji je pripadao JNA-u. Pitao sam šta imaju u kamionu, a oni su rekli da je to brašno iz Srbije. Pozadi u kamionu, video sam nekoliko vreća s brašnom, ali iza njih je bilo neko bestrajno oružje /kao u originalu/. Oružje sam vido samo taj put.

Znam za jednog generala JNA-a. Zvao se Galic. On je bio komandant Romanijskog korpusa, njegovo sam ime čuo iz medija i iz novina pa odatle znam da je on bio komandant srpske armije koja je opkolila grad Sarajevo.

JNA se za rat počela pripremati prije rata. Kopali su rovove u planinama. Rekli su da je to vojna obuka, vojne vježbe. Bili smo iznenadeni kad smo to vidjeli jer nismo znali šta namjeravaju. Kasnije nismo mogli da im prilazimo jer oni to nisu dozvoljavali. Ljudi koji su to radili bili su pripadnici JNA-a, nosili su svoje uniforme. Mislio sam da je to što oni rade sumnjivo jer - pitao sam se - ako se oni spremaju da brane grad, ko je onda taj neprijatelj koji se spremia da grad napadne. Sve je to bilo prilično nejasno i nelogično.

Rat je počeo u februaru 1992., odnosno u trenutku kad su oko grada postavili barikade. Vojnici na barikadama bili su vojnici JNA i još neki Srbi, a nosili su maske preko lica. Bili su i naoružani.

Jednom prilikom našao sam na jednu od tih barikada na cesti i morao sam da pokažem lične isprave. Znam da su ljudi koji su me zaustavili bili Karadžićevi ljudi. Da su to bili njegovi ljudi znam po tome jer je on bio politički voda koji je izdavao naredenja.

Srpski vojni funkcioneri koji su živjeli u gradu i njihove porodice otišli su prije rata. Stariji Srbi, penzioneri koji nisu imali kamo, ostali su u gradu. Neki mlađi Srbi takođe su ostali u gradu.

Jednom prilikom sam vido Karadžićev helikopter kako slijće na mjesto zvano Vidikovac. Karadžić je obilazio njihove linije fronta. Zbog planinskog terena linije nije mogao obići autom. To je bilo negdje sredinom rata. Znam da je to bio Karadžić jer sam to čuo na vijestima.

Cijeli grad je bio pod opsadom. Nismo mogli izaći. Sa svojom ženom i dvije kćerke stanovao sam u centru grada. Granatirali su gotovo svaki dan. Godine 1995. granata je pogodila peti sprat moje zgrade. Bila je teška oko 40 kilograma. Došla je iz pravca ili Hrešće ili Poljina. U dijelu grada gdje sam stanovao nije bilo nikakvih vojnih objekata. To je bio stambeni dio sa mnogo stanova. Tokom rata, moja zgrada bila je pogodena nekoliko puta sa svih strana. Kad su granatirali, Srbi su cijiali na sve što se

miče, uključujući žene i djecu svih dobi. Nastojali su uništiti stanovništvo. Stavljali smo zavjese i kante za smeće ispred zgrade kako nas Srbi ne bi vidjeli. Teško je objasniti sve što nam se dešavalo za vrijeme rata.

Srbi su imali i snajperke kojima su sa svojih pložaja pucali po civilima. Znalo se desiti da zbog snajperista moram dugo čekati da prijedem ulicu. Snajperisti su stalno pucali, a vatra je dolazila sa Jevrejskog groblja i iz Zagrebačke ulice. Sve su to bili srpski položaji. Otvarali su vatru i sa Mrkovića. Znam mnoge ljudе koji su poginuli.

Ponekad, kad smo zajedno čekali u redu za humanitarnu pomoć, snajperisti bi počeli pucati i ubijati ljudе. Svi smo znali koje su tačke u gradu opasne zbog snajperske vatre. Sačekali bismo da se vatra smiri, a onda bismo pretrčavali. Međutim, uvjek je postojala opasnost od smrti ili snajperskog pogotka. Ponekad su nas štitile snage UN-a. Kad su oni bili prisutni, snajperisti ponekad nisu pucali. Ljudi su hodali uz ta oklopna vozila i tako se štitili od snajperske vatre.

Zbog toga što su Srbi pucali po nama, čak nismo mogli ni sahranjavati mrtve. Sahrane smo morali obavljati noću. Ljudi se sahranjivalo svagdje, ne samo na grobljima.

Rat je za sve nas bio veoma težak. Mnogo smo gladovali. Istina, primali smo humanitarnu pomoć, ali su sljedovanja bila tako mala da to nije bilo dovoljno. Htjeli su da me rasporede u odbranu grada, ali ja sam invalid tako da nisam otišao. Budući da nisam mogao da pomazuem u odbrani grada, nisam dobivao nikakvu plaću, niti sam imao bilo kakve druge prihode da izdržavam svoju porodicu. Do hrane se teško dolazilo, ali hranu bi nam davali građani koji su bolje stajali. Jednom prilikom smo zbog neprekidnog teškog granatiranja u podrumu ostali tri mjeseca.

Srbi su htjeli da unište naciju. Zato su stalno naprsto granatirali grad. Htjeli su da razore Sarajevo i eliminiraju muslimanski narod. Sarajevo je bilo glavni grad i,ako bi njega osvojili, onda bi lakše osvojili druge gradove u Bosni i Hercegovini. Jednom su Srbi htjeli da podigne grad. Htjeli su da stari dio grada pripadne Muslimanima. Međutim, Srbi nisu uspjeli da podigne grad.

Ljudi su se organizovali za odbranu grada. Mnogi su poginuli, mnogi mladi ljudi, groblja su puna mladih. Ne znam zašto Srbi nisu zauzeći grad. Oni su svakako bili bolje naoružani, naše snage nisu imale takvo oružje kakvo su imali Srbi. Neki ljudi su /već/ imali oružje, drugi su ga kupovali, a oružje su imali i neki pripadnici policije. Ali, to su bile samo malokalibarske puške i nisu se mogle mjeriti s oružjem kakvo su imali Srbi. Mislim da je dio politike Srba bio da se grad granatira, da se ljudi izglađe sve dok ne riješe da odu. Srbi nisu mogli ući u grad jer su gradani bili organizovani. Grad nije branila nikakva vojska, nego samo gradani koji su to činili što su bolje mogli. Neki od vojnika koji su nekad bili u JNA-u, Bošnjaci, koji su napustili armiju, pomogli su gradanima da organizuju odbranu grada.

POTVRDA SVJEDOKA

Izjava mi je glasno pročitana na bosanskom jeziku i sadrži sve što sam rekao po svom znanju i sjećanju. Izjavu sam dao dobrovoljno i svjestan sam da se ona može upotrijebiti u sudskom postupku pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991., kao i da mogu biti pozvan da javno svjedочim pred Sudom.

Potpis: /potpisano/

Datum: 01. 09. 2000.

POTVRDA PREVODIČA

Ja, Merima Bešo, prevodilac, potvrđujem slijedeće:

- 1) Odgovarajuće sam kvalifikovana i ovlaštena od strane Sekretarijata Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. da prevodim s bosanskog jezika na engleski jezik, kao i s engleskog na bosanski jezik.
- 2) Muradif Čelik mi je dao do znanja da govori i razumije bosanski jezik.
- 3) Gore navedenu izjavu usmeno sam prevela s engleskog na bosanski jezik u prisustvu Muradifa Čelika koji je, po svemu sudeći, čuo i razumio prijevod ove izjave.
- 4) Muradif Čelik je potvrdio da su, po njegovom znanju i sjećanju, činjenice i ostalo navedeno u ovoj izjavi istinite, onako kako sam ih prevela, što je potvrdio svojim popisom na predvidenom mjestu.

Potpis: /potpisano/
Datum: 10.9.2000.

Original: engleski
MEĐUNARODNI SUD ZA KRIVIČNO GONJENJE OSOBA
ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEDUNARODNOG PRAVA
POČINJENA NA TERRITORIJU BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991.

IZJAVA SVJEDOKA

PODACI O SVJEDOKU:

Prezime:	Čelik	
Ime:	Muradif	Ime oca: Šaban
Nadimak:	Pol: muški	
Datum rođenja:	29. maj 1939. Mjesto rođenja: Vragomilci, opština Kalinovik	
Nacionalnost:	Bošnjak	Vjeroispovijest: islamska
Jezik/jezici koje govorи: bosanski		
Jezik/jezici koje piše (ako se razlikuje od navedenih):		
Jezički koristišteni u toku razgovora: bosanski i engleski		
Trenutno zanimanje: penzioner Prethodno: policajac		
Datum(i) razgovora:	7. januar 2002.	
Razgovor(e) vodili:	Barry Hogan	Prevodilac: Ašida Zaimović
Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora:		
Polpis: /potpisano/		

IZJAVA SVJEDOKA

Već sam davao izjave za MKSJ. Predstavnici MKSj-a ponovo su sa mnom razgovarali u septembru 2000. i tom prilikom sam dao neke dodatne informacije kako bih pojasnio svoju izjavu. Sada te informacije, kako su niže navedene, prenosim u ovoj izjavi.

Na dan eksplozije išao sam na tržnicu, jer sam obično onamo prilično često išao, budući da sam stanovao u blizini. Ponekad sam pomagao vlasnicima štandova da postave štandove, a oni bi mi ponekad za to nešto platili. Penzioner sam i ne radim, pa mi je dobro došlo sve što bi mi platili. Ponekad bih uzeo neke stare stvari iz svog stana i postavio ih na štand svog prijatelja da nešto zaradim.

Nisam imao vlastiti štand i nisam ondje redovito prodavao. Samo sam obilazio tržnicu. Toga dana, kad je na Markalama došlo do eksplozije, jedan čovjek koji je ondje imao štand morao je otići i, dok ga nije bilo, ja sam pazio na njegov štand.

Kad sam ranjen, odvezen sam u bolnicu Koševo, gdje sam ostao 24 sata. Zatim sam prebačen u Vojnu bolnicu, kojoj je ime promijenjeno u Državna bolnica. Ondje sam ostao 2 mjeseca i 10 dana. Imao sam plastičnu operaciju noge. Pokušali su da mi izvade gelere iz ramena, ali u tome nisu uspjeli.

/potpis svih prisutnih/

POTVRDA SVJEDOKA

Izjava mi je glasno pročitana na bosanskom jeziku i sadrži sve što sam rekao po svom znanju i sjećanju. Izjavu sam dao dobrovoljno i svjestan sam da se može upotrijebiti u sudskom postupku pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991, kao i da mogu biti pozvan da javno svjedočim pred Sudom.

Potpis: /potpisano/

Datum: 7. januar 2002.

POTVRDA PREVODIĆA

Ja, Ašida Zaimović, prevodilac, potvrđujem slijedeće:

- 1) Odgovarajuće sam kvalifikovana i ovlaštena od strane Sekretarijata Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. da prevodim sa bosanskog jezika na engleski jezik, kao i s engleskog na bosanski jezik.
- 2) Ašida Zaimović mi je dala do znanja da govori i razumije bosanski jezik.
- 3) Gore navedenu izjavu sam usmeno prevela s engleskog na bosanski jezik u prisustvu Muradifa Čelika koji je, po svemu sudeći, čuo i razumio prijevod ove izjave.
- 4) Muradif Čelik je potvrdio da su, po njegovom znanju i sjećanju, činjenice i ostalo navedeno u ovoj izjavi istinite, onako kako sam ih prevela, što je potvrdio svojeručnim potpisom na predviđenom mjestu.

Datum: 7. januar 2002.
Potpis: /potpisano/